

šibenski list

ORGAN SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA KOTARA ŠIBENIK

BROJ 477 — GOD. X

ŠIBENIK, 8. STUDENO 1961.

IZLAZI SVAKE SRIJEDJE

Proslavljeni 17-godišnjica oslobođenja Šibenika

U ZNAKU SVEĆANE SJEDNICE NO-a

Šibenik je svećano proslavio 3. studenoga 1944. kada su jedinice I dalmatinske proleterske brigade oslobodile ovaj grad, koji je pune četiri godine stenjao pod okupatorom. Svećanost je započela sjeđnicom Narodnogdobra šibenske općine koja je održana u dvorani kina »20. aprila«. Svećanoj sjeđnici su, po red odbornika obaju vijeća, prisustvovali predsjednik NO kotara Božo Radić, predsjednik Kotarskog odbora SSRN Miro Kuhač, general - potpukovnik Gligo Mandić, te predstavnici političkog i javnog života grada,

Na sjednici je potpredsjednik političkog i javnog života Šibenika NO općine Nikola Čače podnio referat u kojem je evocirao uspomene na slavne dane NOB-e i aktivnog učešća Šibenčana u narodnooslobodilačkom pokretu, osvrnuvši se posebno i na uspjehe postignute na svim poljima privredne, kulturne i društvene djelatnosti od oslobođenja do danas. On je posebno podvukao da je struktura stanovništva ovog grada znatno izmijenjena, što su uvjetovali razni faktori, u prvom redu intenzivna izgradnja industrijskih, stambenih i lučkih objekata, kao i znatno povećanje broja zdravstvenih i školskih institucija. Na području Šibenika danas je zaposleno više od 14.000 ljudi, što je za 10.000 više nego li u predratnim godinama. Škole na Šibenskoj općini pohada danas oko 10.000 učenika.

Nakon što je minutom šutnje odana dužna počast palim borcima Šibenika i okoline, podijeljene su nagrade učenicima srednjih i osnovnih škola za najbolje pismene sastave na temu Oslobođenja Šibenika. Za srednje škole prvu nagradu do-

bio je Miroslav Laća, učenik Srednje ekonomskog škole, druga je podijeljena Maksimu Ožegoviću, učeniku Učiteljske škole, dok treću nagradu dijele Zorai Žrone Jurišić priredio je u Gradskoj vijećnici svećani prijatelj njemu su, osim odborni-

ka, prisustvovali politički i društveni aktivisti grada, te predsjednik NO-a općine Šibenik, Žrone Jurišić priredio je u Gradskoj vijećnici svećani prijatelj njemu su, osim odborni-

SSRN I NOVI SISTEM RASPODJELE

U posljednje vrijeme na mnogobrojnim sastancima rukovodstva Socijalističkog saveza, počev od općinskih pa do republičkih, vršene su ozbiljne analize o iskustvima i pojavama vezanim za provođenje novog sistema raspodjele dohotka. To pitanje, uostalom, sve više zaokuplja pažnju svih organizacija i to nije nimalo slučajno. Oko raspodjele dohotka i na osnovu nje razvijaju se i formiraju novi odnosi u našem društvu.

Svakako, najznačajnije je to što se na ovim sastancima, pored ekonomskih analiza, mogla da čuje i politička ocjena raznih pojava i kretanja do kojih je došlo u privredi i javnim službama. Pokazalo se da je novi sistem raspodjele otvorio čitav niz veoma pozitivnih procesa čiji se značaj već sada može uočiti, ali da je isto tako iznjo na površini i mnogobrojne nove ili više otkrije stare probleme. Tu naročito treba istaći pojave nesklada između linijskih dohotaka i fondova u preduzećima, zatim nedovoljno poštovanje demokratičnosti i neangažiranje čitavih kolektiva prilikom donošenja novih pravilnika o raspodjeli, neuskladavanje interesa kolektiva s interesima komune i šire zajednice, i sl.

Kad se pokušalo da se ocjeni uloga Socijalističkog saveza u svim tim zbivanjima i njegov uticaj na njih, obično se dolazio do ovakvog zaključka. Opća politička aktivnost Socijalističkog saveza do koje je došlo poslije Drugog plenuma Saveznog odbora i kojeg je bio cilj objašnjavanje sistema u cijelini, bila je veoma široka i intenzivna. Mnogobrojna predavanja i diskusije, konferencije i seminarji, napisi u stampi i sl. doprinijeli su da se u javnosti stvoriti veoma veliko interesovanje za novi sistem raspodjele, za dohotak kao novu ekonomsko-društvenu kategoriju, za odnose koji će se ubudće stvarati.

Međutim, kasnije, kad se preslo na praktično provođenje novog sistema raspodjele u privrednim preduzećima, zdravstvenim ustanovama, školama, bankama i sl. organizacijama Socijalističkog saveza, kao da su izgubile dah. Tačnije rečeno one se nisu blagovremeno i elastično preorientirale na onu i onaku konkretnu djelatnost kakvu je zahtijevala praksa i pojave do kojih je u samom radu dolazilo. Čitav rad oko utvrđivanja politike pojedinih poduzeća i ustanova i oko donošenja novih pravilnika prilično se srušio i >zatvorio< u okviru stručnih službi ili organa društvenog samoupravljanja. Uglavnom zbog toga je i moglo da dode do niza negativnih pojava i deformacija o kojima je kasnije u javnosti bilo dosta riječi.

U posljednje vrijeme taj nedostatak se prilično brzo i efikasno ispravlja. U nizu kotara i gradova došlo je, kako je rečeno, do ozbiljnih analiza negativnih pojava i do političke intervencije rukovodstva i organizacija Socijalističkog saveza i mnoge od tih pojava već se uklanjaju. Politička aktivnost se sada sve više orijentira upravo na te konkretne pojave i njihovo suočavanje s principijelnim stavovima i duhom novog sistema.

Međutim, ako se nesumnjivo uvidjelo koliko je velika uloga Socijalističkog saveza u svemu tome, postavlja se pitanje kako će Socijalistički savez praktično djelovati kad on nema svojih organizacija u poduzećima i ustanovama i kad se te pojave odvijaju van njegovog organiziranog mehanizma, koji se sastoji od mjesnih organizacija, sekacija, područnica i sl. Očito je da sadržina njegovog rada, koju mu sam život nameće, prelazi okviru njegovih ustaljenih formi rada.

Odgovor na to pitanje daje se ne samo u diskusijama, već i u praksi. Pokazalo se da Socijalistički savez treba da traži nove forme rada. Pored punog aktiviranja svojih mjesnih organizacija, sekacija, tribina na kojima će se raspravljati o svim problemima jedne komune, on će morati da ostvaruje najraznovrsnije oblike >koprodukcije< sa drugim političkim i društvenim organizacijama kao što su sindikati, razne društvene organizacije, organi narodnih odbora (naročito vijeća proizvođača) i sl. i da s njima i preko njih utiče na rješavanje određenih problema i pojava. Sto je još značajnije, Socijalistički savez će upravo sad morati da uči sav značaj sistematskog usavršavanja čitavog mehanizma društvenog samoupravljanja i njegovih organa i da u tom pravcu pruži potporu, dok će dohotak tvornice porasti za oko 640 milijuna dinara.

SPOMEN PLOČA U DANILU

U čast 20-godišnjice ustanaka, narod Gornjeg Danila postavljaju spomen-ploču svojim palim sinovima u narodnooslobodilačkoj borbi.

Preko 150 mještana iz Danila aktivno je sudjelovalo u borbenima na Sutjesci, Kozari i drugim krvavim poprištima širom naše zemlje. Od toga broja 38 boraca nije se vratio svojim domovima. Njihova imena bit će uključena na spomen-ploču koja će se otkriti na Dan Republike.

(JV) moc.

Iz rada organizacije SSRN

Otkloniti nedostatke

Ako sumiramo rezultate rada mjesnih organizacija u Šibenskoj općini, doći ćemo do zaključka da u tom radu i pored napretka koji je svakako postignut, ima još niz slabosti, koje su rezultat neaktivnosti organizacija. Međutim, ako pogledamo kakvo je stanje na našoj općini, onda možemo utvrditi, da je u 1961 godini Općinskom odboru SSRN dostavio članarini suvremenim jedan dio mjesnih organizacija i to: Baldekin, a da ni jedna druga organizacija nije točno danas učinila (navodno, po njihovom izlaganju, članarinu u organizacijama).

Ove slabosti utječu da se organizacije SSRN ne afirmiraju u punoj mjeri kao politički društveni faktori, koji imaju za cilj da okupe široke mase građana u rješavanju i izgradivanju određene politike na svim sektorima društvenog političkog života.

Također ima organizacija koju nisu platile članarinu ni za 1960. godinu: Grad, Obala, Varoš II, Bilice, Zlarin, Prvi Luk, i Sestrica i druge. Smatramo da se ovakvo stanje ne može više tolerirati i da bi rukovodstva ovih organizacija trebala mobilizirati sve društvene snage u rješavanju ovih problema.

Ništa bolja situacija nije ni sa članstvom u organizacijama SSRN. Naime, na našoj općini učlanjeno je u organizaciju Socijalističkog saveza — prema evidenciji mjesnih organizacija 16.801 član. Ako ovu cifru usredimo sa brojem birača, a njihima na općini 27.000, onda moramo konstatirati da nam van organizacije ostaje 11.000 ljudi. Međutim, smatramo da to nije tačno, nego da je i to rezultat nesredene evidencije u našim organizacijama. To je jedan od problema kojem treba posvetiti punu pažnju.

Najzad još jedno pitanje koje je određeno Statutom i odlukama V kongresa, jeste pitanje sekocija. Na konferencijama mjesnih organizacija zaključeno je da se formiraju sekocije. Ali, do danas se na tome ništa nije učinilo. Ako su neke sekocije i formirane, onda se njihova djelatnost gotovo nije ni osjetila, jer nisu održale ni jedan sastanak.

Smatramo da za njihovo formiranje nema zapreka, jer je u odlukama Kongresa jasno postavljeno, što treba da radi sekocija. Na konferencijama mjesnih organizacija zaključeno je da se formiraju sekocije. Ali, do danas se na tome ništa nije učinilo. Ako su neke sekocije i formirane, onda se njihova djelatnost gotovo nije ni osjetila, jer nisu održale ni jedan sastanak.

Ne mislimo ovim osporiti rad na komunalnim pitanjima. Njih treba pozdraviti i dalje razvijati. Međutim, da je u tome bilo više angažiranje organizacija SSRN kao politička snaga, i da je u tom svakodnevnom radu isla na dvojaki kolosjeck, tj. rješavanja organizacionih problema: učlanjenje u SSRN, članarina, rad rukovodstva, ideološki rad itd.

Ne mislimo ovim osporiti rad na komunalnim pitanjima. Njih treba pozdraviti i dalje razvijati. Međutim, da je u tome bilo više angažiranje organizacija SSRN kao politička snaga, i da je u tom svakodnevnom radu isla na dvojaki kolosjeck, tj. rješavanja organizacionih problema: učlanjenje u SSRN, članarina, rad rukovodstva, ideološki rad itd.

Prema tome da bi organizacija preuzeula na sebe određene zadatke, onda u prvom redu ona mora biti organizaciono sredena. Kade pogledamo stanje naših omladinskih organizacija, doći ćemo do zaključka da tu ima niz slabosti. Godinu dana je prošlo od posljednje općinske konferencije. U međuvremenu mogu se formirati sekocije za komunalna pitanja za društveno upravljanje, za vanjsko politička pitanja, za politički rad, itd. Clanovi SSRN i ostali građani treba da se opredjele prema svojim sklonostima, gdje koji će da djeluju. Na čelo sekocije treba da stoji sekretarijat koga bira mjesna organizacija.

Radi toga navedeni period treba da bude ispunjen aktivnim radom rukovodstava mjesnih organizacija i područnica u rješavanju problema koji su u ovom napisu izneseni.

J. N.

Aktuelna tema

Bez popuštanja PREMA NESPOSOBNIMA

ODBOR ZA PRIVREDNE ORGANIZACIJE VIJEĆA PROIZVODJAČA SABORA ODGOVARA NA PITANJE: STO CE BITI S PODUZECIMA KOJA DO 31. DECEMBRA NE DONESU PRAVILNIKE O RASPODJELI OSOBNOG DOHOTKA?

Premda posljednjim podacima Sekretarijata za rad Izvršnog vijeća Sabora Hrvatske pravilnike o raspodjeli čistog prihoda i osobnih dohotaka do početka studenog donijelo je nešto preko 25 posto privrednih organizacija. U većini ostalih poduzeća užurano se radi na izradi i donošenju pravilnika, ali još uvek jedan dio privrednih organizacija nije učinio ništa da počne vršiti raspodjelu po novim pravilnicima. Smatra se da oko petina zatvorenih poduzeća još uvek nije se »maknulo s mrtve tačke».

U odboru za privredne organizacije Vijeća proizvodjača Sabora Hrvatske povedena je prije nekoliko dana vrlo interesantna diskusija na temu: »Što će biti s privrednim organizacijama koje do 31. decembra ne donesu pravilnike o raspodjeli čistog prihoda i osobnih dohotaka?»

Odgovora je bilo raznih, ali većina bi se mogla sažeti u jedno: Ne bi se smjelo biti popustljiv prema onim organizacijama koje su, uglavnom zbog subjektivnih slabosti, zakasnile s donošenjem novih pravilnika. Sto se tiče rukovodilaca tih organizacija, na radnicima je da odluči da li će ih i dalje zadržati na mjestu poduzeća ili će na njihova mesta dovesti energičnije i po konceptijama sposobnije kadrove. Jer, rukovodilaci pojedinih privrednih organizacija umjesto da budu inicijatori uvođenja novih odnosa u proizvodnju i raspodjelu, bili su kočnica ne želeći da režu granu na kojoj su dosad mogli da sjede, a novi sistem baš takve ne tolerira.


Odbor za privredne organizacije Vijeća proizvodjača Sabora stao je na stanovište da ne treba odstupiti od zakonskih propisa po kojima su privredne organizacije dužne donijeti nove pravilnike do kraja godine. Ukoliko ih ne donesu takva poduzeća mogu da isplaćuju samo minimalne osobne dohotke, koje su već ranije propisali savezni organi.

U pojedinim privrednim organizacijama računaju s momentom popustljivosti, kada se dode u tešku situaciju, pa prema tome »možda se taj propis neće tako striktno primjenjivati».

Mi moramo principijelno stajati na tome da ne bude nikakvih opravdanja za one koji ne donesu pravilnike. To ne bi bilo pravedno i zbog odnosa prema onima koji su radili na rjesenju dugo i shvatili što im drugačiji odnosi u protivodnji i raspodjeli znače u novom sistemu — naglasili su narodni zastupnici.

(Nastavak na 2. strani)





TRIBUNJ

Uz napis „Važni Započele datumi iz NOB-a“ prve konfe- rencije

Istine radi potrebno je korigirati važan datum u historiji NOP-a za grad Šibenik, a do koje je greške došlo vjerovatno omaskom.

Nije tačno, da su prvi partizani usli u Šibenik 10. rujna 1943. godine, već 9. rujna iste godine oko 9 sati ujutro preko željezničke stanice i to baš partizani mobilizirani u Perkoviću vlama 8. IX., a koji su učestvovali u razoružanju velikog italijanskog garnizona u Perkoviću i još iste noći u Primorskem Docu. Datum od 10. rujna zabunom je unijet u historiju Šibenika, pa ga je potrebno i korigirati.

Dogadaji su se odvijali ovako:

Badoglio je 8. IX. 1943. godine pozvao talijansku vojsku, da se priključi saveznicima, jer Italija napušta savez sa Njemačkom. U prostoru Perkovića nalazili su se neki dijelovi Šibensko-trogirskog odreda, kao i političko rukovodstvo NOP-a za okrug i kotar Šibenik. Iste večeri 8. IX. u Perkoviću su politički aktivisti, uz pomoć drugih rodoljuba, razoružali talijanski garnizon od oko hiljadu vojnika, koji se našao u Perkoviću, dijelom u utvrdama, a dijelom u šatorima prema selu Perkoviću. Komandan talijanskog garnizona, pošto su željezničari odbili, da njegove trupe prevezu u Šibenik, te pošto je pregovarao sa predstvincima NOP-a pristao je da predala svoje oružje, municiju i odjeću partizanima, te je još iste večeri u krugu žandarmijske kasarne (svi žandari prišli NOV-u) izvršena mobilizacija od oko 200 – 300 boraca iz Perkovića, Slivna, Mravnice, Gornjeg Danila i Donjeg Sitnog. Ovi borce bili su još istu večer naoružani i obučeni, svrstanji i priključeni Šibensko-trogirskom odredu, koji se tada krećao u pravcu Muća pod komandom Dragi Živkovića.

Najinteresantnije je u sve mu ovome kako se forme novčana sredstva za isplatu zarada državnih službenika i zatim kako će se ona raspoređivati. Dosada je sve obično garantirao budžet iz koga se zahvalno uglavnom prema potrebama. Novina koja se uvedi govori o tome da će izvori prihoda državnih organa biti zajednički prihodi političkoterritorijalne jedinice. Koliki će ovi prihodi biti, zavisi od lokalnih mogućnosti, od privrednog kretanja i stanja produktivnosti rada. Izdvajajući iz te same sredstva za rad državnih organa svaka političkoterritorijalna jedinica rješavat će sama koliko će je stajati uprava i koliko zaista treba na nju da daje. Na taj način bi se dohoci službenika i prihodi organa uskladili s privrednom aktivnošću na određenoj teritoriji i oni bi u zavisnosti od toga automatski rasli ili opadali. Tako prema onoj narodnoj rasprostrani se prema guberu.

Sredstvima koje prime državni organi odnosno ustanove pokrivali bi troškove poslovanja a sa ostatkom bi se podmirivali lični dohoci i formalni rani fondovi. Propisi koji su u pripremi osiguravaju da se lični dohoci raspodjeljuju prema učinku, znaci prema uspjehu na radu i udjelu svakog pojedinca u izvršavanju poslova. Naravno da ovom novom načinu nagradivanja predstoji i razne pripreme. Jedna od tih je i utvrđivanje vrijednosti pojedinih radnih mesta. Ova će se ocjenjivati na osnovu složenosti poslova i stručnog obrazovanja koje se određeno radno mjesto traži. Ljudi koji se bave ovim praktičnim pitanjima spominju već i u dobro i iznose primjere. Recimo arhivski manipulant može na školsku spremu da dobije 60 bodova, za radno iskustvo 20, za stručni ispit 10, za značaj poslovanja 20, na odgovornost 30 i 20 za lični radni kvalitet, što bi iznosilo 160 bodova. Ako bi vrijednost boda iznosila 100 dinara ovaj bi činovnik imao tog mjeseca 16.000 dinara zarade.

Sva ova materija tretirat će se pravilnicima svakog organa. U pravilniku će se unositi bliže odredbe o osnovama i mjerilima za raspodjelu sredstava namijenjenih za lične dohotke službenika. Predviđa se na primjer i to da se službenici mogu davati i nagrađe za vanredne uspjehe kao i za prijedloge koji su bitno unaprijedili poslovanje.

P. Stojanović

ciji od druga Gizića, tamo je pada na dan 8. IX. 1943. također istaknuto da je 8. IX. To je trebalo istaći, a što je 1943 godine Badoglio pozvao tainče konačno i zvanično od talijanskog vojsku, da prede partizanima, te su se na prostoru borcima iz Perkovića, koji su Splita već osmog rujna izvršile stupili 8. IX. 1943. godine u NOV pripreme za oslobođenje Splita, učestvujući u razoružanju tog garnizona, kao što je bio Perkovo. Nekoliko stotina navedenih je došlo i zbog toga, jer se zvanični datum kapitulacije Italije tog dana, a kako ulazak prvih smatra 9. IX. 1943. godine, iako partizana Šibenik pada na dan je de facto Italija kapitulirala 9. IX. 1943. godine, potrebno je 2. IX. 1943., a proglašen Badoglia grešku ispraviti.

V.V.

Novi pravilnici

(Nastavak sa 1. strane)

Druge je pitanje kakvi su dosadašnji pravilnici. Sigurno je da nisu idealni, ali nitko ni ne očekuje od „prijenaca“ da budu savršeni. Međutim, čak i pored pojedinih slabosti i grešaka ipak su bolji i napredniji od dosadašnjih tarifnih pravilnika. Praksu će pokazati u čemu tvori novih pravilnika nisu imali pravo i što će trebati da se mijenjan ili dopunjava.

U Republičkom vijeću sindikata Hrvatske pitali smo da li postoje mogućnosti da se ipak do kraja godine u potpunosti završi posao oko donošenja pravilnika o raspodjeli čistog prihoda i osobnih dohodata. Odgovor je bio „može, i sindikalna vijeća širom Republike stavljuju privredu na raspolaženje svoje kadrove kako bi što prije završili s ovim značajnim društvenim postom.“

Uvjereni smo – kažu u predsedništvu Republičkog sindikalnog vijeća – da ako neki od ovakvih rukovodilaca dođe u sindikat ili narodni odbor pa nas pozove da pomognemo, da će do kraja godine imati pravilnik. Međutim, ako neće sam ništa da radi i ne traži pomoći izvana, onda je jasno da je taj dužan da nosi određenu društvenu odgovornost.

Dakle, iako do krajnjeg roka preostaje još oko 50 dana, ipak, čak i pesimisti, smatraju da je moguće od 1. siječnja vršiti raspodjelu osobnih dohodata u svim privrednim organizacijama na području Hrvatske. Ali, u toj akciji potrebna je svestrana aktivizacija svih društveno-političkih snaga u poduzećima i komunalima na okončanju najznačajnijeg i najvažnijeg zadatka u ovoj godini.

P. K.

Društvena kronika

PRIMITIVNO SHVAĆANJE DEMOKRACIJE

Ako se u poduzećima mora još dosta vremena posvećati borbi protiv oštakata birokratizma, pažnji mnogih ljudi nije izmakaо ni problem primitivnog shvaćanja demokracije. Razvitak socijalističkih odnosa u nekim kolektivima nije usporavalo samo zaobilazeњe organa samoupravljanja u donošenju značajnih odluka, niti gusenje kritike i zakidanje drugih prava proizvodaca, nego i nepoštivanje radne discipline i obaveza u procesu rada, kao i nebržljiv odnos prema društvenim sredstvima. I stoga se danas često čuju opravdane kritike ne samo protiv prog nego i drugog zla. U posljednje vrijeme više nego ranije, jer opća situacija u ekonomskom i društvenom razvitu nalaže odlučniji progon iz naših navika i onog jačakluka i sebičnjaštva koji svjedoče o naopakom shvaćanju samoupravljanja, o primitivnom shvaćanju demokracije u stilu onoga: „Ako sam ja „gazda u svojoj kući, mogu da radim kako hoću.“

Ne tako davno, u jednom poduzeću, koje je – kao dosta sličnih – imalo moderne mašine i dosta priručnih radnika, doskorašnjih seljaka, postavilo se na dnevni red pitanje brzine kretanja trake, tj. vremena potrebnog za obavljanje izvjesnih radnih operacija u proizvodnji. Skraćenje toga vremena bilo je neophodno ako se želio daljnji napredak poduzeća, kome su troškovi proizvodnje bili iznad prosječa koji je tržište dozvoljavalo, a da se i ne govorи o svjetskim cijenama. Računice su bile jasne, i drugog izbora nije bilo. To su uvidali ne samo stručnjaci iz redova ekonomista i kvalificirani ljudi, nego i priličan broj ostalih. Ali su se pojedinci koji su željeli da prištede što

više snage za svoje poslove kod kuće, na njima, u takvoj situaciji pozivali na – samoupravljanje da uspore uvođenje odluke o bržem hodnu trake u životu!

Ovaj primjer primitivnog shvaćanja vlastitog položaja u poduzeću, izuzetan i drastičan, svakako je usamljeniji nego oni koji su zabilježeni u pogledu odnosa prema društvenim sredstvima povjerenim kolektivima na upravljanje. Nije tu riječ samo o staranju prema sredstvima proizvodnje – danas je pojedinih ekscesa ove vrste u poduzećima neuporedivo manje nego što su nekad zapažani. Međutim, ako se razmotre neki postupci u raspodjeli dohodata, onda se vidi da su neki shvatili demokraciju kao pravo da unište i ono što im je zajednica povjerila na upravljanje. Kako bi se, na primjer, moglo shvatiti da kad u nekom poduzeću pojedu više nego što su stekli, nego – u najmanju ruku – kao dozloboga primitivno shvaćanje svojih prava, odnosno demokracije uopće? A zabilježen je takav slučaj da u jednom poduzeću nisu vodili računa ne samo o tome da osiguraju sebi opstanak sutra, kada će imati da se bore u sve razvijenijoj konkurenци, jer se drugi razvijaju, nego ni o dužnosti da sačuvaju ono što im je zajednica dala.

Ovaki nerazumljivi ekscesi, istina, najviše štete onima koji ih čine, ali zajednica, prvenstveno naruža – kolektiv i komuna – ne mogu prema njima biti ravnodušni ne samo zbog materijalne nego i zbog društvene strane probleme, zbog toga što je riječ o nečemu totalno nesocijalističkom u našem socijalističkom društву.

Đ. Buzganović

Zabilježeno u muzeju Pete dalmatinske brigade

BRIGADA BEZ PORAZA

U okviru proslave 20-godišnjice narodne revolucije i stvaranja JNA, nedavno je u Kninskog garnizonu otvoren muzej Pete dalmatinske udarne brigade. Oko hiljadu dokumenta, originala i fotografija, nekoliko trofeja i velika kompozicija akademskog slikara Voje Markovića živo svjedoče o borbenom putu brigade od sela Plavna, gdje je ona rođena kolovoza 1943. godine, do završnog operacije u Istri svibnja 1945. godine. Posebno su izloženi dokumenti iz poslijeratnog razvoja brigade.

Eksponati koji su izloženi u ovom malom muzeju, prikupljeni su od bivših boraca i rukovodilaca brigade, u historijskim institutima, prikazuju borbu, ratne uspjehe i nastaranje borbenе moći ove jedinice. Oni svjedoče o teškom, ali slavnom putu Pete dalmatinske brigade.

Prvi dana svog postojanja u jesen 1943. godine brigada se našla okružena jakim neprijateljskim garnizonima u Benkovcu, Kistanju, Šibeniku i Zadru. Naoružanje boraca bilo je dosta slabo, većinom stare francuske puške i tek poneki talijanski puškomitrailjez. Prve borbe vodene su s četnicima u Vrpolju, Bradašu i Petkovićima. To je bio prvi borbeni ispit brigade koji je ona uspješno položila. Zatim su uslijedile druge borbe i okršaji, dug i težak put kroz Dalmaciju, Liku, Ravne Kotare i Hrvatsko primorje.

Od svih izloženih dokumenata naročito pažnju privlači vitrina sa dnevnikom i ratnim porukama komandanta i komesara brigade. Mnoge stranice su izrešetane mećima i parćadi-

ma granata, ali i očuvane u vihoru rata. Medjunjima i kalendar komesara Vlade Marčića i listovi dnevnika pisanoz za vrijeme predaha, na položajima. Rečenice kratke, gotovo telegrafiske: »12. aprila 1943. godine održao sam zbor na kojem sam govorio o našoj borbi i pozvao u vojsku. Javilo se oko četredeset mladića da formira Žegarsku četu...« Rukopis je izbljedio od tragova borbi i vremena, ali posjetiocima to nije malo ne smeta da ga prate dalje: »U Žegaru se svečano diže srpska zastava, prva poslije okupacije. Komesar govorio o našoj borbi i značaju zastave. Ceta pali počasnu paljbu. Narod je zadovoljan...« Dva dana kasnije komesar je zabilježio: »Drugovi pričaju o napornom marsu i o veličanstvenom dočeku koji im je přiveden narod Hrvatske. Raspoloženje kod boraca odlično...«

Nižu se dokumenti o akcijama i svjedočanstvu o trofejima. Bataljon Pete dalmatinske brigade napadali su i redom osvajali četničku, njemačku i ustašku uporištu u Pirovcu, Oklaju, Lisičiću, Benkovcu, Žemuniku, Nadinu i drugim mjestima. Oni razoružavaju garnizone poslije kapitulacije Italije. Bore se za oslobođenje Padana u sklopu poznate Kninske operacije. Idu kroz Liku, preko Udbine u Krkvansko polje. Oslobadaju Crikvenicu, Kraljevicu, Sušak, Đure Istru i na kraju proslavljaju završetak rata u oslobođenoj Ilirskoj Bistrici.

Medu dokumentima počasno mjesto posvećeno je proboru na Turovcu. Ovdje se našla opkoljena od jakih neprijateljskih snaga XIX dalmatinska divizija. Situacija je izgledala bez-

ilazna. No tu se našla Pete dalmatinska koja je poslije višednevnih borbi uspjela da probije jak neprijateljski obrub i da osigura izvlačenje opkoljenoj diviziji.

Borac-pjesnik opjeva je ovu bitku:

»Devetnaesta naša divizija,
Na Turovcu opkoljena bila,
Tu se desi Pete joj brigada,
Pred njom puca njemačka blokada,
Na Turovcu beru lovori,
Borci mora, borci kršne Like...«

U znak priznanja za ovaj podvig brigada je proglašena udarnom. U naredbi Glavnog stava Hrvatske o tome, kaže se: »Peta brigada se istakla svojom upornošću i umjehošću, pa je zato proglašena udarnom, uvjereni da će borci, podoficiri i oficiri i politkomesari ovo časno zvanje svoje brigade ponosno nositi iz borbe u borbu i još žeće goniti okupatore i izdajnike do konačnog oslobođenja naše domovine. Brigada je opravdala i zvanje i povjerenje koje joj je dano. Njen put bio je dug 640 dana. Ne običnih dana, 640 dana neprekidnih borbi, juriša, pobjeda. Za to vrijeme brigada je izvela 187 ratnih akcija od kojih 147 uspješnih. Za to vrijeme izbacila je iz stroja 10.129 neprijateljskih vojnika i oficira (8.243 ubijenih, 1.998 ranjenih, 1.888 zarobljenih). Zaplijenila je: 3.836 pušaka, 256 mitraljeza i puškomitrailjeza, 45 minobacača, 43 topa. Uništila je 10 tenkova, zaplijenila ili uništila 656 kamiona, oklopnih kola, motocikla i drugih vozila. Ti uspjesi pla-

ćeni su životima 700 poginulih boraca i preko 1.600 ranjenih. Svojom jedinstvenom ratnom bilancu zaslужila je naziv: »Brigada bez poraza«. Jer, ona je to zaista i bila.

Brigada je dala tri narodna heroja: Josu Durbabu i Iliju Radakovića, danas pukovnika admirala.

JNA i Stanka Parmača, penzioniranog kontraseobnog mjesto u dokumentima zauzima list brigade »Jedinstvo«. Stampan je pisačom mašinom, a ilustracije su crtane rukom. Izlazio je u 20 primjeraka. U ovom listu, o borbama Pete dalmatinske brigade, o njenim borcima, o trnovitom putu kojim se ona kretala, zapisao je putovanjem - pjesnik.

»... Ni krv što potocima vrela teče,
Ni grobovi naše pale braće,
Ni očevi, ni majke,
Bijedne koje plaču,
Ni rasplakane žene u crno zavite,
Ni puste popaljene kuće,
Neće u nama stvoriti,
Samlost i kolebanje i odvratiti nas,
Od mržnje, osvete i borbe...«

U kronološki sredenom muzeju redaju se tako list do lista, naredba do trofeja, fotografije iz ratnih dana i skice operacija. Sve su to uređili vojnici prema svojim projektima. Zahvaljujući njihovoj umještosti i zalaganju, dobili smo svjedočanstva o ratnom putu ove jedinice u lijepo uređenim vojničkim prostorijama.

Na svjetlim tradicijama ove brigade odgajaju se danas mlađe generacije. Zagledaju vojnici dokumente, fotografije trofeje... U očima mnogih mogu se vidjeti suze, ali i ponos. Ovi mlađi su danas zajedno sa narodom. Oni grade puteve, pomažu narodu u žetvi, u službi mira.

A sutra, ako bude trebalo, bit će i tamo, gdje su bili i njihovi prethodnici iz ove slavne brigade.

TIJESNO

Za modernije trgovanje

Pošto se detaljno analiziralo ugostiteljske mreže i ugostiteljstva, došlo se da zaključka da se na račun trgovine ne bi imalo bogzna što reći, iznimno to, što se u gotovo svim prodavaonicama osjeća, donekle, nedovoljan assortiman tekstila i industrije robe. Pitanje higijensko-sanitarnih, te rashladnih uređaja jedno je od osnovnih problema gotovo od svih 17 prodavaonica na području općine Tijesno.

Mnogo kritike bilo je na račun ugostiteljstva. U prvom redu, konstatirano je da ugostiteljska mreža gotovo i ne postoji na ovom turističkom području šibenskog kotara. Osim jednog restorana u Tijesnom, te sanitarne restorane na kupalištu »Slanica« u nijednom mjestu ove općine ne postoji neki prikladniji ugostiteljski objekt. U perspektivnom razvoju ugostiteljstva na ovom području pred-

viđa se formiranje jednog ugostiteljskog poduzeća u čiji sastav bi ušle sve ugostiteljske radnje. Razvoj i daljnja orientacija ka turizmu nalaže da se o ovorne pitanju što skorije preduzmu odgovarajuće mjere.

Perspektivni plan razvoja trgovinske mreže na ovom području predviđa specijalizaciju trgovine po predmetu poslovanja, zatim primjena opskrbe potrošača na principu samoposluživanja i poboljšanje uvjeta rada osoblja zaposlenog u trgovini.

U cilju što bolje opskrbe potrošača planira se utrošiti izvjesna sredstva za podizanje dviju robnih kuća na principu samoposluživanja. Također treba sanirati stanje u svim prodavaonicama i prilagoditi ih pravilniku o minimalnim tehničkim uvjetima. U te svrhe trebalo bi uložiti blizu 25 milijuna dinara. Ova sredstva moći će se ostvariti u

Gradit će se zdravstvena stanica

Na posljednjoj sjednici Stambenog fonda općine Tijesno, donesen je niz vrlo važnih odluka, među kojima i zaključak da se iz ovog fonda za gradnju zdravstvene stanice u Murteru odobri tri milijuna dinara.

Izgleda da će napokon biti riješen problem koji decenijama tisti stanovnike Murtera i Betine. Osiguranjem početnih sredstava od tri milijuna dinara, udareni su temelji novoj Zdravstvenoj stanici. Odavno se osjećala potreba za još jednom ambulantom. Svinja je bilo poznato da 8.560 stanovnika predstavljaju zamašan i u napornim svakodnevni posao za jednog općinskog liječnika. Zdravstvena sta-

nica u Tijesnom svakodnevno je preopterećena. Po pedeset, šesdeset, a nekad i više pacijenta dnevno, čeka da dobije liječničku pomoć.

(OJ)

Gradani pišu

Kistanje bez apoteke

U mjesecu kolovozu bio sam sa ženom i djecom na godišnjem odmoru u Kistanjama, gdje sam proveo 17 dana. U međuvremenu djece su se razboljela, te sam ih vodio kod ljekara u Kistanje. Pošto je ljekar pregledao djecu, dao mi je recept radi uzimanja ljekova, ali nažalost u Kistanjama nema apoteke. Najblizu apoteku je u Kninu ili Skradinu, a ova su mesta udaljena preko 24 kilometra. S obzirom na slabe saobraćajne veze sa Kninom i Skradinom, ljekove sam dobio poslije 4 - 5 dana. Ova činjenica govori da bolesnik može da umre dok dode do ljeka.

Želim da istaknem da u Kistanjskoj komuni ima 13 naseljenih mjesta, u kojima živi oko 14.000 stanovnika. Postavlja se pitanje da li je moguće da tako relativno velika komuna ne ma jedno solidno opremljene apoteke.

U razgovoru sa tajnikom Općinskog odbora SSRN drugom Tosićem saznao sam, da se građi nova zdravstvena stanica u Kistanjama. Međutim, zdravstvena stanica možda neće biti gotova ni iduće godine, a narod Bukovice nije zaslužio da tako dugo čeka za apotekom. Mišljenja sam da bi apoteku trebalo uspostaviti, pa makar sa najpotrebnijim lijekovima radi osiguranja zdravstvenog stanja ljudi.

O tome treba da ozbiljno razmisle odgovorni faktori u NO-u

općine i NO-u kotara Šibenik.

Petar Bezbradica

gdje se računa da ima preko 260 hiljada stabala masline, neće se ubrati više od dvadeset vagona ulja.

(OJ)

U MURTERU JE OSNOVANO PJEVAČKO DRUŠTVO

Prije nekoliko dana u Murteru je osnovano pjevačko društvo. Ono danas broji više od pedeset aktivnih članova. Koliko smo mogli saznačiti, to je prva sekcija osnovana u okviru kulturno-umjetničkog društva u Murteru. Pjevačkim zborom upravlja prosvjetni radnik Ivo Juraga. (OJ)

SLAB UROD MASLINA

Ovogodišnji urod maslina na području općine Tijesno je ispod prosjeka. Slab urod su uglavnom uvjetovale, prema riječima stručnjaka, velike suše koje su ove godine pogodile Dalmaciju, kao i razne štetocene protiv kojih se mislu poduzeli potrebni koraci. Na prostranim maslinjacima Murtera, Kornata i Modrava, gdje se računa da ima preko 260 hiljada stabala maslina, neće se ubrati više od dvadeset vagona ulja.

(OJ)


Turističke vijesti

Komunalna ustanova »Riviera« isporučila je NOK-u prema ugovoru pet primjeraka završene turističke revije za područje Tribunj - Rogoznica. U NO-u kotara je obrazovana komisija koja će detaljno proučiti materijale, a nakon toga isti će biti dostavljeni narodnim odborima općina Šibenik, Primošten i Vodice.

»Istraauto« iz Umaga za novu turističku sezonu 1962. uvest će stalnu autobusnu prugu na relaciji Trst - Kopar - Rijeka - Zadar - Šibenik - Split. Autobus će iz Trsta za Šibenik polaziti u 8.30, a stizat će u 21.30. Iz Šibenika će odlaziti u 7, a stizat u Trst u 19.45 sati.

Na Brodarici je osnovano Turističko društvo. Osnivačkoj skupštini prisustvovalo je 50 mještana. Skupština je izabrala upravni odbor i donesen je program rada.

Prema statističkim podacima u rujnu je boravilo na području kotara 3.420 domaćih turista sa 24.270 noćenja i 1.027 inozemnih turista sa 3.092 noćenja.



CIGLANA U STRMICI

KISTANJE

Automatska telefonska centrala

Radi poboljšanja ptt. usluga i otklanjanja nekih nedostataka u radu PTT na području kotara

Općinska konferencija NOH-a

Podrška organizacija SSRN

U nedjelju je u Kistanjama održana općinska konferencija Narodne omladine, kojoj je prisustvovalo 87 delegata.

Izvještaj o jednogodišnjem radu podnijeo je sekretar Milan Grbić. Iz izvještaja i diskusije uočeni su neki nedostaci i greške u radu omladinskih organizacija. Omladinske organizacije ove godine sačinjavaju 24 aktiva od kojih 18 seoskih i 6 školskih, u koje je učlanjeno svega 815 članova i to: muških 557 i ženskih 258. U Kistanjama koji je ujedno i centar društvenog života komune, nema aktiva Narodne omladine.

Izneseni su primjeri nebrige za omladinsku organizaciju. Organizacije SK nisu pružile dovoljno pomoći organizaciji NO.

Uočeno je da su omladinskim organizacijama najviše pomagale organizacije SSRN. U tom pogledu omladina Kistanja najveći svoj udio u radu dala je na komunalnoj izgradnji. U izgradnji škole u Devrskama dala je preko 16.000 radnih sati. Omladina je gradila zdravstvenu stanicu u Kistanjama, sudjelovala je u pripremnim radovima za gradnju osnovnih škola u Biocvinom selu i Erveniku, te u elektrifikaciji sela, popravku puteva, bunara itd. U svim tim akcijama omladina je u 1961. dala 68.510 dobrovoljnih radnih sati. Pored toga s općine su učestvovala na saveznim radnim akcijama 23 omladinaca i omladine.

Za novog predsjednika NOH-a izabran je Milan Grbić, a za sekretara Slobodan Rađen. (BP)

Tri problema Boraje

Sva sela Boraja - Zagora ostala su bez autobusne veze sa Šibenikom. Za vrijeme ljetne sezone cestom od Šibenika do Splita saobraćalo je nekoliko autobusa, a od 20. rujna čitav promet održava se na relaciji Šibenik - Rogoznica - Split. Budući da Boraja i okolna sela gravitiraju Šibeniku, potrebno je što prije uspostaviti autobusnu liniju od Šibenika do Lepenice, kako bi stanovnici ovog područja mogli namiriti svoje svakodnevne potrebe.

Ne manji problem je i po manjkanje pitke vode, do koje stanovništvo teško dolazi, naročito u ljetnim mjesecima. Postojeće četnje malog su kapaciteta i ne mogu podržati potrebe stanovništva. Stoga je krajnje vrijeme da odgovorni faktori u komuni sagledaju činjenično stanje i da nađu adekvatno rješenje.

Lepenica, Boraja i Vrsno i maju vlastite školske zgrade. Međutim, s obzirom da je povećan broj stanovništva, ti su školski objekti postali pretjesni za učenike. Na primjer, škola u Lepenici broji 20 učenika, u Vrsnom 60, a u Boraji 110 učenika. Taj bi broj bio i veći, da učenici viših odjeljenja ne pođu u Vrsno. Dječaci koja se prevoze do Vrpolja plaćaju mjesечно 1.300 dinara po osobi, a NO općine nadoknade još 450.000 dinara. Znači da za jednu školsku godinu prijevoz daka košta preko šest milijuna dinara. Sa tim bi se sredstvima mogao riješiti problem prostora nadogradnjom školskih zgrada u selima Boraja - Zagora.

T. Skornja

Šibenik, ovih dana održana su dva stručna savjetovanja sa rukovodcima izvršnih ptt. jedinica i to u Šibeniku i Kninu.

Raspisivala se o sistemu raspodjele prihoda između pojedinih ptt. poduzeća u zemlji, kao i vođenju prikupljanja vlastitih prihoda odnosnog poduzeća, jer pored jedinstvene tarife, postoje i t. zv. lokalne ptt. tarife koje idu isključivo u korist poduzeća u čijem se području vrše usluge. Ova savjetovanja su se pokazala veoma korisnim, pa je zatraženo da se ista održavaju makar tromjesečno.

Pored petogodišnjeg unapređenja ptt. službe u kotaru Šibenik, uzet će se u plan da i Kistanje postane automatsko telefonsko čvoriste. Za sada će se spojiti automatskom linijom sa Šibenikom po postojećem VF kanalu, a

(OJ)

naši ljudi

Na dva kolosijeka

Nikada nije kasno — to smo čuli više puta oko sebe, ponекad i samo o tome razmišljamo, pa je vjerovati da u tome ima dosta istine. S time se zacijelo slaže i SVETO MANDIĆ, zaposlen u poduzeću »Remont« i pohadač Više radničke škole. Jedan od mladih ljudi kojima nikakav napor nije težak, jer, konačno, to je on najbolje upoznao kao dugogodišnji omladinski rukovodilac. Uvijek nasmijan, spreman na šalu, društven, razgovarao je s nama sručno i sa nekom simpatičnom dozom jednostavnosti.

Od jugoslavenskih najradije čitam Dobricu Čosića, dok mi je od inozemnih najdraži Mihail Solchov. Njegovu »Uzoranu ledinu« čitao sam nekoliko puta.

Kako se zabavljate?

Muslim da neće biti čudno ako rečem da ste na to pitanje slobodno mogli i sami odgovoriti. Jer što se i gdje se mogu zabavljati, recite mi. Od svega što mi ostaje je to da češće podem u kino i gledam kazalašne predstave. A to ipak za mlađog čovjeka nije mnogo.

Kao samac imate li još kakvih teškoča?

E, da je samo jedna. Uzimimo na primjer, samo pitanje naše prehrane. Poznato je da je ona veoma loša. Stvar je u tome da našem gradu nedostaje jedan pristojan restoran. Govorilo se o tome, i pisalo se, ali u stvari na tome se i ostalo. A to me čudi. Niže mi je jasno zašto se ta stvar, ako već do nje ima doći ne požuri.

Kako radi omladinska organizacija u vašem poduzeću?

Rad nikada nije bio loš, no ipak se nadam da će rukovodstvo izabranu na posljednjoj našoj konferenciji učiniti još više da se rad omladine osjeti. U tom našem nastojanju uvjeren sam da će nas potpomoći i uprava poduzeća.

A prijem mladih u SK?

I tu dobro stojimo? Oni najvjerniji povremeno se primaju. Uopće stav partijске organizacije prema mladima je veoma dobar. Za pohvalu.

Mlad ste, ali ipak vjerujemo da se sjećate rata?

A kako se ne bi sjećao. Znate li vi što to znači kada ti gori rodna kuća. To se meni dogodilo. A takve se stvari ne mogu lako zaboraviti.

Osjećate li promjene u svom rođnom mjestu?

I te kako. Naše vrijeme i tamo je unijelo mnogo nova. Velik broj mještana započeo je u gradu i naše kuće svaki dan su punije. Dobili smo elektriku, vodovod, školu. A to nije mala stvar. Počelo se naprednije raditi i u poljoprivredu. Sve kreće, velim vam, na bolje.

D. B.

Godišnja skupština Sindikata prosvjetnih i naučnih radnika općine Šibenik

ŠKOLE NA PREKRETNICI

Pomanjkanje kadra - najteži problem

U prostorijama Društvenog doma održana je u ponedjeljak godišnja skupština prosvjetnih i naučnih radnika Šibenske općine. Na skupštini, pored drugih pitanja, raspravljalo se o materijalnom stanju škola, o kadrovskim problemima, novom načinu finansiranja školstva i drugim bitanjima iz života i rada škola.

Nedostatak stručnog kadra, istaknuto je na skupštini objetu podružnica, jedan je od najakutnijih problema s kojima se susreću škole na području općine. U mnogim školama, naročito u srednjim, nije zastupljena nastava u svim predmetima, kao rečimo, na Ekonomskoj školi iz engleskog i na Gimnaziji iz tjelesnog odgoja.

Pored toga, stanje i u nekim drugim predmetima nije nimalo dobro, no nije tako akutno zbog toga što se rješenje ovog problema našlo u honorarnoj nastavi. Samo, pitanje je, istaknuto je na ovom skupu, da li je i to baš na bolje rješenje, u prvom redu zbog toga što jedan nastavnik ne može dati kvalitetnu predavanja na svim tim satovima. Da bismo barem donekle ilustrirali nedostatak kadrova iznijet ćemo samo dva primjera. U školinu radnika, a na njenim područjima u Vrpolju nedostaje 5 prosvjetnih odjeljenjima još 4. Ili primjer škole u Lozovcu koja ima 10 odjeljenja, a na njoj radi samo 6 nastavnika.



Dok je vladala komedija

AMERIČKI FILM

Ovo je bila prava revija smjeha. Smiali smo se zdravo i bez ograničenja. I to komedijama snimljenim prije 40 i više godina. Treba zaista povoljiti ideju da se učini jedan izbor komedija nijemog filma i prikazu današnjem gledaocu, i to ne samo zbog upoznavanja s klasicima filmskog smijeha, već i zbog mjerjenja efekta kojeg one imaju na čovjeka atomskega doba. Ako se bez preterivanja može reći da je taj efekt bio izvanredan, onda je to još jedan dokaz da su vrijednosti onoga što je zaista lijepo i dobro neprolazne. Moramo imati na umu da je sve ono što smo vidjeli plod jedino mašte i invencije tadašnjih filmskih stvaralača, režisera, glumaca ostalih, da nisu imali u koga se ugleđani ni od koga kopirati. Za mnoge gegeve iz ovih filmova, kad ih vidimo u savremenim komičnim filmovima, a vidimo ih još uvijek, kažemo da su otraci, banalni i neoriginalni. Za ove to ne možemo reći, jer su oni originalni. A koliko tek im originalnosti i osebujnosti, pa čak i ljudske produbljenoosti u likovima koje su stvorili majstori, kao Charlie Chaplin, Harry Langdon, Buster Keaton i ostali, da i ne govorimo. Jedan zaista rijetko prijatan susret i upoznavanje. Ne smijemo ne spomenuti da su komentar i muzika mnogo pridonijeli tome.

Ljubav i moda

DOMAĆI FILM. REŽIJA:

JUBOMIR RADIČEVIĆ

Jos jedan od filmova »bez pretencije«, koji su kod nas u zadnje vrijeme počeli često nizati, a koje se obično tretiraju kao filmove, kojima ne treba postavljati veće umjetničke zahtjeve i koje nije naročito teško ni praviti. Rezultati do sad postignuti pokazuju da ovaj posao nije nimalo za potencijovanje, da komedija nije nikakav »lakši žanr«, koji se može povjeravati bilo kom, da ona zahtijeva i te kako mnogo invencije, jer treba prikazati puno više od onoga što u tekstu piše. U ovoj komediji dosta živih boja vidjeli smo ljepe djevojke, nekoliko naših poznatih filmskih komičara, slušali Gaby Novak i Ivu Robića, a to bi ustvari sve bila jedna prijatna glazura ispod koje je zjapila upravo beznadžna praznina. Može nam za utjecu služiti da je vrlo često isti slučaj i s muzičkim komedijama ostalog svijeta, osim što su možda radene s više rutine.

M O Z A I K

DOBAR RAD ZAVODA ZA ŠKOLSTVO

Zavod za školstvo NO-a kotara razvio je ove godine veliku aktivnost. Organizirano je do sada šest seminara u Šibeniku, a isti takvi seminari održani su u Drnišu, oklaju i Kninu. Pored toga, Zavod se ove godine opskrbio većim brojem novih nastavnih pomagala, što će se sve osjetiti u razgranatom radu ove značajne školske institucije.

KATALOG DIJELA ŠIBENSKIH BIBLIOTEKA

Kada se riješi pitanje prostorija, osoblj Naučne biblioteke u Šibeniku počet će rad na izradi centralnog kataloga svih djela koja se nalaze u šibenskim bibliotekama. Nema sumnje da će ovo mnogo koristiti svima koji se bave bilo kakvim literarno - naučnim radom da što prije i jednostavnije dodu do određenih knjiga.

INTERES ZA DJELA IVE ANDRIĆA

Dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost Ivo Andrić, trenutno je najčitaniji jugoslavenski pisac. Iako su i prije dodjeljivanja ove nagrade njegova djela bila dosta tražena, sada se interes čitalačke publike još povećao. U knjižari su ostali bez ijedne Andrićeve knjige.

NOVE PROSTORIJE ZA NARODNU BIBLIOTEKU

Narodna biblioteka u Šibeniku dobila je nove prostorije, u dosadašnjim Komunalne banke. Osigurana su i novčana sredstva za nabavu novog namještaja. Vjeruje se da će finansijska sredstva za rad ove biblioteke u narednom periodu biti znatno veća. To će svakako omogućiti da biblioteka pravilno i u potpunosti izvrši svoju ulogu.

Privredni komentar

Zarade i produktivnost

Jedno od najsjetljivijih pitanja novog privrednog sistema, a naročito novog sistema raspodjele dohotka prema radu i rezultativu rada jesto je na koji način uskladiti kretanje zarada sa postignutim nivoom produktivnosti rada i ekonomičnosti poslovanja.

To pitanje posljednjih mjeseci bilo je u centru pažnje, glavna tema mnogih savjetovanja i diskusija zbog toga, jer je u praksi ovaj osnovni princip bio u nizu privrednih organizacija naorušen na taj način što su zarade, odnosno lični dohoci brže rasli nego što je rasla produktivnost rada i ekonomičnost poslovanja.

Kao opravdanje za takve postupke predstavnici organizacija koje nisu poštovale ovaj princip navodili su, recimo, i to da su u sličnim, susjednim poduzećima lični dohoci još viši i da su zbg toga i oni morali u svom poduzeću da ih povećavaju zbog »miru u kući« tim prije kad su im na raspodjeljanju stajala sredstva. Pri tome su, naravno, prečekivali činjenicu da su ta sredstva iz kojih su mogli da uvezavaju zarade u stvari ne nijehu već su ona ustupljena od zajednice toj i drugim privrednim organizacijama novim instrumentima raspodjele kako bi mogli da se bolje snadu u novim uslovima privredivanja, prvenstveno, dakle, da ih upotrebe za jačanje svojih fondova.

Kako, međutim, uskladiti, odnosno stabilizirati kretanje zarada sa nivoom produktivnosti rada i ekonomičnosti poslovanja i na koji je način mogućno ustaviti da li neka organizacija moguće da je riječ o određenoj grupaciji.

Pošto se ustanovi prosječna produktivnost, bit će olakšano radnim kolektivima da vide na kakvom su oni stepenu, pa ako zaostaju, primorat će ih da dobro proanaliziraju zbog čega je produktivnost i ekonomičnost u njihovom poduzeću.

Bit će to i da društvene snage u komuni očeviđan pokazatelj gdje treba da interveniraju svojim moralnim uticajem, gdje nešto nije u redu i gdje je neophodna društvena pomoć kolektivu.

U tom slučaju teško će se moći uzeti kao opravdanje kada nešto kaže da je u njegovom kolektivu podignut nivo zarada, zato jer je tako postupljeno u srođnom poduzeću — »miru radi«.

Nivo produktivnosti i ekonomičnosti bit će osnovno mjerilo i samo tada, ako je taj nivo već nego što je prosječan za cijelu grupaciju, mogu se bez griznje savjeti povećavati lični dohoci iznad prosječnih i to samo za toliko za koliko je produktivnost veća od prosječne. U protivnom bit će to znak da se u tom kolektivu ne gadjaju u duhu dobrog privrednika.

Iz đačkog doma „R. Vukman“

Sekcije su razvile veliku aktivnost

Trebalo je da prode izvjesno vrijeme, da bi uprava đačkog doma »Ruža Vukman« i 180 omladinaca i omladinku, koji stanuju u domu, nastavili normalni rad. Uvjeti u novom domu su svakako daleko bolji od onih u ranijoj zgradi. Baš radi toga i oblici rada bit će daleko raznovrsniji, a uspjeh pitomaca u školi, a isto tako i na društveno - zabavnom polju, daleko zabavljajući. Odmah nakon useljenja u sti ureden. Omladinci su započeli radove na izgradnji igrališta za mali nogomet i obojkuku. Stupilo se u vezu sa predavačima iz grada i već je održano jedno predavanje za sve pitomce, pod nazivom: »Društvene i ekonomische promjene u XIX stoljeću«.

Okoliš doma nije u potpunoj rednosti. Omladinci su započeli radove na izgradnji igrališta za mali nogomet i obojkuku. U čast Dana Republike bit će organiziran stolnoteniski i šahovski turnir.

Potrebe doma su velike a finansijska moć dosta malena, te uprava doma nije u stanju da raspoređuje sva moguća potrebna sredstva za zabavni život. Omladinci su odlučili da sami vlastitim radom doprinесе nabavljajući najpotrebniji sredstava. Već su dva puta bili na radnoj akciji kod građevnog poduzeća »Pavao Radan« i za dobiveni novac namjeravaju nabaviti radio aparat i nekoliko gramofonskih ploča. (P.D.)

gradske vijesti

Nove saobraćajnice

Kako se saznaje iz pouzdanih izvora slijedeća godina zabilježit će prekretnicu u izgradnji novih saobraćajnica i uređenju zapuštenih ulica i njihovom osposobljavanju za potrebe saobraćaja. U te svrhe bit će izdvojena veća sredstva nego što je to bilo posljednjih godina. Osim potpunog uređenja Lenjinovog puta, koji vodi od benzinske stanice do zgrade Bolnice, predviđa se izgraditi dvije nove saobraćajnice u naseljima na Baldekinu i Križu, kao i asfaltiranje puta koji vodi od Gimnazije do staciona »Rade Končar«. Is-totako zamašniji radovi nastavljaju se na proširenju Težačke ulice, kojom je predviđen promet zaprežnih kola, kao i uređenju nekih ulica u starom dijelu Šibenika, na Gorici, Docu i u Crnici. Ako se tome dodaju i radovi na konačnoj izgradnji dionica jadranske magistrale, na relaciji Pirovac — Vodice — Martinska i Rogoznica — Šibenik, onda je sigurno da će Šibenik i njegova bliza okolica dobiti još nekoliko desetaka kilometara novih saobraćajnica neophodno potrebnih za normalno odvijanje kako gradskog, tako i prigradskog saobraćaja.

Srijedom u 7

JAVNA TRIBINA RADNIČKOG SVEUČILIŠTA

Srijeda, 8. XI KOMUNA I DRUŠTVENO SAMOUPRAVLJANJE. Predavač: inž. Milan Lalić.

Srijeda, 15. XI OSVRT NA VIII PULSKI FESTIVAL (sa diskusijom). Predavač: Dragoslav Adamović, filmski kritičar NIN-a.

Dvorana Društvenog doma. Početak u 19 sati.

ŠIBENIK KROZ TJEDAN

NARODNO KAZALIŠTE

Srijeda, 8. XI — B. Nušić: Autobiografija. Predstava za dake. Početak u 10.30 sati.

Cetvrtak, 9. XI — Autobiografija. Predstava za dake. Početak u 10.30 sati.

Predstava za gradaštvo. Početak u 20 sati.

Petak, 11. XI — R. Thomas: Klopka. Predstava za dake. Početak u 10.15 sati.

Koncert »Complesso fiorentino di musica antica«. Početak u 20 sati.

Nedjelja, 12. XI — B. Čopić: Vuk Bubalo. Početak u 20 sati. Ponедjeljak, 13. XI — Vuk Bubalo. Predstava za dake. Početak u 10.45 sati.

Utorak, 14. XI — Vuk Bubalo. Predstava za JNA. Početak u 16 sati.

KINEMATOGRAFI

»TESLA«: premijera domaćeg filma — LJUBAV I MODA — (do 8. XI)

Premijera zapadno - njemačkog filma — POLIKUSKA — (9.-12. XI)

Premijera domaćeg filma — MIRNO LJETO — (13.-15. XI)

»20. APRILA«: premijera američkog filma — DOK JE VLADALA KOMEDIJA — (do 8. XI)

Premijera domaćeg filma — SUDAR NA PLANETAMA — (9.-14. XI)

DEŽURNE LJEKARNE

Do 10. XI — narodna - Ulica Bratstva i jedinstva.

Od 11.-17. XI — I narodna - Ulica Božidara Petranovića.

Matični ured

ROĐENI

Jovica, Dragoljuba i Ninke Brkić; Ivica, Florijana i Slavko Marasović; Željko, Nike i Blaženka Vučić; Radojica, Ive i Dragice Renje; Mijojinka, Ante i Zorka Alviž; Darko, Stjepana i Slavko Grlić; Zlatko, Nikole i Janje Pačić; Mirjana, Franje i Marije Vidović; Nives, Ante i Bosilje Krnić; Zdravko, Jakova i Kate Svirčić; Nikica, Andrije i Ante Vlahov; Vedrana, Ive i Mare Gović; Ljilja, Mile i Jelke Perica; Elvira, Dragutina i Silvije Veldić; Damira, Koste i Milena Todorović; Vesna, Josipa i Vojke Miliša; Gordana, Nikole i Nediljko Mučić; Mirjana, Josipa i Anice Babić; Nevenka, Petra i Draginja Milović; Živana, Mate i Tonke Jelić; Mirjana, Jakova i Boje Komar; Anita, Ljube i Mirjane Pogrebnić; Željko, Dane i Milke Petković; Mirjana, Petra i Kosovke Dragović; Senija, Pavle i Mande Jušić; Zoran, Josip i Zorka Kozić; Mate, Ivana i Zorka Nakić; Aida, Zvonke i Slavko Živković; Zvonko, Jerke i Zorka Jurić; Mario, Nikole i Krste Živković; Zlata, Kažmina i Ljubice Mišić; Živana, Jakova i Stevanije Kardum; Karolina, Franje i Verice Dobrović; Žarko, Mirke i Stane Tošić; Rajko, Milana i Janje Jelača; Mara, Svetlana i Nediljko Budimir; Ognjen, Izidora i Drine Cvitan; Veselin, Petra i Mire Dragović; Boris, Radoslava i Anke Grgurević; Davor, Ante i Jerke Pažanin; Dušanka, Ante i Bepe Vukov i Edita, Vice i Ilone Jurković.

UMRLI

Bujas Slavka rođena Ninić, stara 49 godina i Aleksa Josip pok. Ivana, star 79 godina.

Zašto čistoća nije na visini?

To je pitanje koje često u posljednje vrijeme možemo čuti od većeg broja građana. I zaista održavanje čistoće na javnim mjestima nije na onoj visini kako bi to trebalo da bude. Međutim, to se u priličnoj mjeri može opravdati i objektivnim

NA TRŽNICI I RIBARNICI

Ponuda poljoprivrednih proizvoda u posljednjih nekoliko dana bila je nešto slabija, ali kako nam rekuće u trgovackom poduzeću »Plavina« dopremljene količine ipak zadovoljavaju potrebe potrošača. Krumpir se prodavao po 32 dinara kilogram, svježi kupus 34, kiseli kupus 70, bijeli luk 200, crveni luk 80, salata 80, karifol 100, grah 104, kruške 100, jabuke 80 - 90 i jača 28, a kod privatnih proizvođača 38 dinara komad.

Na ribarnici su dopremljene veće količine ribe, koja se prodavala još uviđek po dosta visokim cijenama.

DNEVNO PUTUJE OKO 5000 LICA

Na autobusnoj stanici je gotovo preko cijelog dana dosta živo. Svakih pola sata u raznim pravcima saobraća po nekoliko kola. Osim dviju lokalnih, četiri dake i isto toliko pruga za prijevoz radnika, Šibenik je dnevno povezan sa 16 međugradskih linija. Zanimljivo je da kroz autobusnu stanicu dnevno saobraća čak 122 autobusa, koja prevezu oko 5000 putnika, ili mjesečno bilu 150.000 lica.

NEVRJEME NAD ŠIBENIKOM

Nad čitavim područjem šibenskog kotara vladalo je u subotu i nedjelju nevrjeme popraćeno snaznim sjevernim vjetrom koji je dosio u jacinu i do 80 kilometara na sat. U pomorskom saobraćaju nije bilo nekih naročitih poremećaja. Međutim, telegrafski i telefonske linije su zanutrašnjošću pretrpjele su znatno oštećenja. Telefonske linije su Zagrebom, Beogradom i Rijekom bile su prekinute i one nisu bile uspostavljene do ponedjeljka naveče. U oluji koja se nad gradom srušila u subotu naveče neki gradski predjeli ostali su dva sata bez električne struje. Temperatura su pale na plus 5 stupnjeva.

UPPOZORENJE

Skreće se pažnja svim roditeljima djece rođene u vremenu od 1. I do 30. VI 1961., djece rođene u 1960. g. te djece rođene 1959. g. koji nisu do sada doveli na cijepljenje protiv VELIKIH BOGINJA (ospica) svoje dijete, a u vezi objavljenog oglasa na dan 25. X 1961. pod br. 06/1-14145/1 od strane ove općine, da će se cijepljenje te djece iznimno još izvršiti na dan 10. i 11. XI 1961. u Dječjem disperznom bolnici Šibenik (kod suda), u vremenu od 15-18 sati. Roditelji koji i sada ne doveđu svoje dijete ili dokumentiraju ne opravduju nedolazak bitno u vezi Zakona o sprečavanju zaraznih bolesti predati sucu za prekršaje radi kažnjavanja,

Odjel za društvene službe NO općine Šibenik

MALI OGLASNIK

Moli se osoba, koja je 4. XI o. g. oko 6,15 sati navečer našla otvoreni crni muški kišobran, na ugлу bolnice i suda, da ga uz nagradu preda vrataru bolnice.

Prodaje se kuća tj. 2 sobe sa kuhinjom i dvorištem. Za informacije obratiti se na adresu Parat Jakov Partizanska ul. 4. Šibenik.

Posljedice nevremena

Brod „Durmitor“ odsukan

Za nevremena koje je na šibenskom području vladalo u noći od subote na nedjelju došlo je do nezgode prekoceanskog broda »Durmitor«, koji se nasukao na plićaku otočića Maslinik, južno od Zlarina. Brod »Durmitor« se još u subotu pokušao privrežati uz obalu Rogać, jer je morao biti podvrgnut deratizaciji, ali uslijed jakog vjetra koji je navečer pojačao, posada broda je odlučila da se zakloni ne-

gdje izvan šibenskog kanala. U blizini Šrine došlo je do kvara strojevima i vjetar ga je gonio prema Krapnju, pa se oko 2.30 sati nasukao na spomenuti otočić. Odmah nakon nezgode upućen je poziv splitskom »Brodospasu«, čiji su remorkeri i stručnjaci stigli u ponedjeljak. Uz vjerojatnije da brod nije pretrpomio remorkera »Proleter« i pio nikakva oštećenja,

Iz poduzeća „Dane Rončević“

Investicioni program

Investicioni program, koji u pravo izraduje obrtno poduzeće »Dane Rončević« pridonijet će razgranatijem poslovanju i postrojenju hidrocentralne »Split«, a zatim su posjetili Kaštel Stari i Trogir.

Prije odlaska na put u vatrogasnog domu održana je mala svečanost kojom prilikom je predsjednik DVD Šibenik Grgo Ženić uručio odlikovanje i spomenice nekolicini članova za njihov dugogodišnji rad. Mati Jurasic i Križan Čuki predana su odlikovanja za požrtvovanje rad u društву, a spomenice dešetorici članova za 10-godišnju, 20-godišnju i 30-godišnju djelatnost. Spomenice za 30-godišnju radobitelju J. Odluci, ne bi bilo na odmet organizirati. Tjedan ili mesec čistoće, kao što je to učinjeno u Splitu i još nekim gradovima. Možda bi takva jedna akcija pridonijela boljem održavanju čistoće na ulicama i trgovima. Trebalo bi ipak pokušati. To neće, naime, iziskivati nikakovih sredstava.

SIBENSKI VATROGASCI U POSJETI OMIŠU

Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Šibenik posjetili su prošle nedjelje Omiš, gdje su bili veoma toplo primljeni od članova tamošnjeg vatrogasnog društva. U toku jutra članovi DVD razgledavali su radilišta i postrojenja hidrocentralne »Split«, a zatim su posjetili Kaštel Stari i Trogir.

Prije odlaska na put u vatrogasnog domu održana je mala svečanost kojom prilikom je predsjednik DVD Šibenik Grgo Ženić uručio odlikovanje i spomenice nekolicini članova za njihov dugogodišnji rad. Mati Jurasic i Križan Čuki predana su odlikovanja za požrtvovanje rad u društву, a spomenice dešetorici članova za 10-godišnju, 20-godišnju i 30-godišnju djelatnost. Spomenice za 30-godišnju radobitelju J. Odluci, ne bi bilo na odmet organizirati. Tjedan ili mesec čistoće, kao što je to učinjeno u Splitu i još nekim gradovima. Možda bi takva jedna akcija pridonijela boljem održavanju čistoće na ulicama i trgovima. Trebalo bi ipak pokušati. To neće, naime, iziskivati nikakovih sredstava.

Investicioni program, koji u pravo izraduje obrtno poduzeće »Dane Rončević« pridonijet će razgranatijem poslovanju i postrojenju hidrocentralne »Split«, a zatim su posjetili Kaštel Stari i Trogir.

Na željezničkoj stanicu u Kninu dogodila se saobraćajna nezgoda kojom prilikom je oštećeno više teretnih vagona. Nezgoda se desila u času, kad je manevarka, koja je vukla 28 teretnih vagona, naletela na remontni vlak, koji se nalazio na trećem kolosjeku. Povrijedjen je bilo, dok se materijalna šteta cijeni na oko dva milijuna dinara.

x x x

U Gračcu kod Skradina smrtno je stradao 25-godišnji Rade Milović, otac petoro djece. Dok je brao masline pao sa stabla, zadobiovi teške povrede po glavi. Liječnička pomoć pružena mu je u šibenskoj bolnici, ali bez uspjeha.

x x x

Na operativnoj obali u Šibeniku prilikom istovara žice sa traktorske prikolice u brod, žica je iz dosad nepoznatih razloga povukla traktor sa prikolicom, koji su pali u more.

x x x

U nedjelju 5. o. m. dogodila se saobraćajna nezgoda na cesti Šibenik - Skradin kojom prilikom je došlo do sudara između autobusa šibenskog »Autotransporta« kojim je upravljao Miro Bogdan i osobnog automobilu kojim je upravljao njemački državljanin Otto Gehvile. Nezgoda se desila na jednom večernju. Šteta na kolima procjenjuje se na 1.000.000 dinara. Organj odjela za unutrašnje poslove vode izvode.

x x x

U rječici Bribiršnica, nedaleko Bribirske Mostine, nadene je leš 41-godišnjeg Ivana Miloševića. Dosadašnjim izvidima je utvrđeno da je smrt nastupila u tapanjem. (JP)

Na željezničkoj stanicu u Kninu dogodila se saobraćajna nezgoda kojom prilikom je oštećeno više teretnih vagona. Nezgoda se desila u času, kad je manevarka, koja je vukla 28 teretnih vagona, naletela na remontni vlak, koji se nalazio na trećem kolosjeku. Povrijedjen je bilo, dok se materijalna šteta cijeni na oko dva milijuna dinara.

Milicia je ustanovila da je požar podmetnut od strane Šupe Mare iz Radonića.

ZAHVALA

Povodom smrti neprežaljenog supruga oca i djeđa

JOSIPA ALEKSE pok. IVE najtoplje se zahvaljujemo liječnicima i osoblju šibenske bolnice na pažnji koju su ukazali pokojniku za vrijeme njegove bolesti.

Zahvalnost takođe izražavamo šibenskoj narodnoj glazbi, te svim prijateljima i znancima koji su sudjelovali u velikoj našoj boli i u posljednjem ispravljaju, te nam izrazili saučesće. Još jednom svima od srca hvala.

Ožalošćene obitelji Aleksa i Šabice

KAZALIŠTE MLADIH ŠIBENIK

raspisuje

NATJEĆAJ

ZA POPUNJENJE RADNOG MJESTA REDATELJA

Uvjeti: Završena Akademija za kazališnu umjetnost sa najmanje dvije godine radnog staža.

SPORT - SPORT - SPORT

Druga savezna nogometna liga

Bolji od jesenskog prvaka

„ŠIBENIK“ - „SLOBODA“ 2:0 (1:0)

Stadion »Rade Končar«. Vrijeme vjetrovito i dosta hladno. Strijelac: Nadoveza u 29. i 69. minuti. U 25. minuti isključeni su iz igre Duilo (Šibenik) i Ivoš (Sloboda). Gledalaca: 8.000. Sudac Božić iz Dubrovnika.

Šibenik: Rančić, Cvitanović, Zaja, Marenči, Sangulin, Duilo, Stojić, Miljević, Nadoveza, Aralica, Zambata.

Sloboda: Hajrović, Jovanović, Radović, Anović, Šehić, Stipić, Čaćić, Ivoš, Josić, Duvančić, Šijački.

Jak sjeverni vjetar koji je na mahove duvao i do 80 kilometara na sat, u velikoj mjeri je onemogućavao da igrači objiju ekipu do kraja završe svoje akcije. A njih je bilo na pretrek s obje strane, naročito u drugom poluvremenu. Ipak »Šibenik« je bio bolja momčad, te je zasluzeno pobjedio vodeću »Slobodu«. Svi igrači domaćeg tima do maksimuma su se zalagali u toku cijelih 90 minuta. No, ipak najzaslužniji za pobjedu su Žaja, Sangulin, Nadoveza, Zambata i Rančić, koji je ujedno bio i najbolji igrač na terenu. On je ponovio dobru obranu sa prošlogodišnjeg susreta u Splitu ali, je ovog puta bio čak i bolji. Izvrednom obranom uspio je zadržati nekoliko vrlo oštrenih udaraca Josića i Duvančića. »Sloboda« se trudila da izbriši što časniji rezultat. Od pojedinačna vrijedno je istaci Šehića, Anovića, Duvančića i Josića.

Odmah u početku gosti su igrajući niz vjetar nastojali da udarcima iz velike daljine postignu vodstvo, međutim to im nije uspjelo, jer je na vratima domaće ekipi stajao vrlo sigurni Rančić, koji je uspješno intervenirao i onda, kad je svatko već video loptu u mreži. »Šibenik« postepeno uzvraća protiv napadima. U 25. minuti obje ekipa ostale su bez jednog igrača. Sudac je zbog međusobnog koškanja udaljio s igračima Ivoša i Duila. Samo četiri minute kasnije domaći su poveli sa 1:0. Vrlo prodorni Nadoveza iskoristio je grešku obrane i loptu je odsjela u mreži. Do kraja ovog poluvremena nije bilo nekih značajnijih momenta.

Druge poluvremene započelo je silovitim napadima »Šibenika« i Zambata je bio u prilici da provodila u toku cijelog susreta.

Prvenstvo nogometnog podsaveza Šibenika

„RUDAR“ jesenski prvak?

TLM — METALAC 2:0 (2:0)

Susret je odigran na Ražinama po jakoj i hladnoj buri. Strijelci: Ramljak i Jovičić. Sudio je Belamarić.

U prvom poluvremenu ekipa TLM igrajući niz vjetar bila je bolja i u tom razdoblju postigla dva zgoditka. U drugom dijelu igra se opet nastavila pred jednim vratima. Metalac je stalno napadao, ali žilava obrana TLM nije dozvoljavala da joj se zatreze mreža. Najzreliju priku za gol imao je Metalac, ali je Brajković vrlo slabo izveo udarac sa bijele tačke. Igra je

inače bila rastrgana i nezanimljiva. Sudac je zadovoljio uz primjedbu da je previše tolerirao prigovaranje pojedinih igrača. (bk)

RUDAR — DINARA 4:1 (3:0)

Po jakoj i hladnoj buri, u igri u kojoj je potpuno nadvisio svog gosta, Rudar je zasluzeno pobjedio i tako izbio na čelo prvenstvene tablice. Domaći su u prvom poluvremenu dobro iskoristili vjetar i u tom dijelu postigli tri zgoditka. Naprotiv Dinara je u drugom poluvremenu samo dvadesetak minuta bila ravnanopravan protivnik. Zgoditke su postigli za Rudara Tomić, Mileta, Šikić i Cosić, a za Dinaru Smuc.

U momčadi pobjednika dobro su igrali Mileta i Cosić, a kod Dinara se istakao Knežević.

Sudac Bašić dobro je vodio ovaj susret. (bk)

REZULTATI VII KOLA

TLM — Metalac 2:0, Rudar — Dinara 4:1, Susret Šibenik II — Aluminij i DOŠK — Polet su odgodeni. Požar je bio sloboden,

TABLICA

Rudar	6	4	1	1	18:	7	9
Dinara	6	4	0	2	18:	11	8
DOŠK	5	4	0	1	10:	7	8
Polet	5	4	0	1	13:	13	8
Metalac	6	2	1	3	11:	13	5
Aluminij	5	1	1	3	8:	10	3
TLM	6	1	1	4	8:	12	3
Požar	5	0	0	5	7:	20	0
Šibenik II	5	4	0	1	19:	7	8

PAROVI VIII KOLA

Dinara — Polet, DOŠK — Aluminij, Požar — TLM, Rudar — Metalac. Slobodan je Šibenik II. Početak utakmica u 14, 15 sati.

Radnička sportska djelatnost

Nerealan plasman u kuglanju?

Više brige o kuglani

Odbor za radničke sportske igre pri Kotarskom sindikalnom vijeću, u ovoj godini organizira takmičenje sindikalnih organizacija grada Šibenika u kuglanju. Takmičenje je ove godine imalo poseban značaj, jer se odvijalo u čast 20-godišnjice narodnog ustanka.

Ove godine prijavljeno je mnogo više ekipa, s osnovnim ciljem, da se što više omasovi ova vrsta sporta u našem gradu. Prijavljeno je bilo 18 ekipa, uglavnom sve iz Šibenika.

U proljetnom dijelu takmičenja prvo mjesto zauzela je sindikalna područnica remontnog zavoda »Velimir Skorpik«, a u jesenskom dijelu prvak je tvornica elektroda i ferolegura sa postignutim prosječnim uspjehom od 310 čunjeva po utakmici. Postignuti rezultati u odnosu na broj ekipa i njihov sastav bio je visini.

Odgovorni drugovi u Odboru za radničke sportske igre, nisu u potpunosti izvršile svoj zadatak, a naročito u kontroli provođenja u život donešenih odluka o pitanju takmičenja. U proljetnom takmičenju, odlučeno je, da za svaku ekipu može nastupati samo po jedan igrač, koji je registrovan u Kuglačkom podsavetu Šibenika, a nikako da se ubacuju još i drugi registrirani igrači pod izgovorom da su prijavljeni, ali da nisu nastupali za prvenstvo u podsavetu u vremenu od četiri mjeseca. Ovaj propust omogućio je pojedinim ekipama da zauzmu mnogo bolje mjesto u plasmanu, što se negativno odrazilo na one ekipa koji nisu imale registrirane igrače. Ista greška ponovila se u jesenskom dijelu, tako da još službeno nije određen prvak jesenskog dijela takmičenja, kao i plasman ostalih ekipa, to je posljedica slabe kontrole odgovornih drugova za izvođenje takmičenja i propusta sudaca, koji nisu već u početku sprečavali takve slučajevе.

Uprava KK »Subičevac« treba da povede malo više pažnje pitanju čistoće i reda na kuglani. Pored ostalog, čistoći staze, kao i boljem osiguranju svačića načica za igrače. Potrebno je rješiti pitanje zagrijavanja kuglana u zimskom periodu, jer se u protivnom igrači mogu razboljeti. Sadašnja praksa održavanju kuglane ne omogućuje dug vijek ovom objektu, pa je potrebno da se od strane odgovornih organa poduzmu potrebne mjeru da se kuglana redovito i pravilno održava. Ovdje treba da bude inicijator KK »Subičevac«, te svi oni koje interesira kugljanje. Ne bi bilo na

odmet da organi sanitarni inspekcije i Saveza sportova više putu u godini obidu ovaj objekt i da o nedostacima obavijeste odgovarajuće organe, kako bi se oni stoje prije uklonili.

Da bi se ubuduće takmičenje sindikalnih područnica u kugljanju što bolje i pravilnije održalo potrebno je da se organizacija izvođenja takmičenja povjeri Kuglačkom podsavetu Šibenik, koji ima dosta dobra iskustva u svom dosadašnjem radu za kuglaška takmičenja svih vrsta, a delegiranje sudaca da određuje Zbor sudaca Kuglačkog podsaveta.

Milan Antunac

Žena i dom

Cvijeće u stanu

Uskoro će pasti prvi mrazevi, pa moramo naše cvijeće i ostalo ukrasno bilje povući sa balkona ili iz vrta. Ako želimo da sunu na balkoni i u zimi zeleni, možemo nabaviti malu jelku ili drugo otporno zimzeleno bilje. Ostalo cvijeće i zelen moramo smjestiti u ne zagrijane ali i ne preterano hladne prostorije, te na sunu balkoni i u zimi zeleni, možemo nabaviti malu jelku ili drugo otporno zimzeleno bilje. Na pr. philodendron, ficus, palma, asparagus, pelargonija nisu osjetljive biljke. Potrebno im je samo svakih tjedan dana malo odstajale vode. Aralia traži još manje vlage. Njio je dovoljno jedno zaljevanje svakih 15 dana. Osim toga, moramo voditi brigu da sa svih biljaka koje imaju široko i debeleo lišće, često brišemo prašinu, ili im opereremo lišće sa namočenom spužvicom.

Zadnji je čas da mislimo i na prvo proljetno cvijeće, zumbule, tulipane i narcise, koje moramo već sada zasaditi. Za tulipane

pripremimo zemlju tako da izmješamo običnu zemlju iz vrta sa pješčanom i to u istom omjeru. Golomje tulipana sadimo oko 5 cm duboko, u sandučiće ili tegle, koje onda smjestimo u mračnu i ne previše hladnu prostoriju (podrum ili slično). Zajedavamo samo malo svakih 15 dana odstajalom vodom. Kad tulipani niknu, unesemo ih u stan, ali ne u jako svjetlu i to plu prostoriju. Ako ih sada zasadimo cvjetat će u zimi. Kako bi ih imali što dulje, možemo svaki tjedan zasaditi po jedan kroz mjesec i više dana, pa čemo tako dugo imati i tulipane u cvatu.

Zumbule sadimo nešto dublje, t.j. gomolj stavimo oko 10 cm duboko u lagunu zemlju, kojom smo dodali šaku umjetnog gnoja. (Stajski gnoj ne smijemo nikad mješati u zemlju u koju sadimo cvijeće s gomoljastim korijenjem). I zumbule držimo u tamnoj prostoriji dok ne niknu. Čim nam te vrste cvijeća ocvatu, i stabiljke požute, odrežemo im stabiljke ostavimo na suhom i tamnom mjestu do druge jeseni.

Najdulje nam cvate narcis. Prvi zeleni listići niknu već u novembru. Od januara, februara ili najkasnije marta (ako smo zakasnili sa sadjenjem) pa sve do konca juna, imat ćemo lijepo bijele ili žute mirisave cvjetiće. I narcis možemo saditi u tegle, sandučiće i vrtne lijehe. Potrebna nam je obična zemlja iz vrta, kojoj dodamo šaku-dvije umjetnog gnoja. (Stajski gnoj ne smijemo nikad mješati u zemlju u koju sadimo cvijeće s gomoljastim korijenjem). I zumbule držimo u tamnoj prostoriji dok ne niknu. Čim nam te vrste cvijeća ocvatu, i stabiljke požute, odrežemo im stabiljke ostavimo na suhom i tamnom mjestu do druge jeseni.

Najdulje nam cvate narcis. Prvi zeleni listići niknu već u novembru. Od januara, februara ili najkasnije marta (ako smo zakasnili sa sadjenjem) pa sve do konca juna, imat ćemo lijepo bijele ili žute mirisave cvjetiće. I narcis možemo saditi u tegle, sandučiće i vrtne lijehe. Potrebna nam je obična zemlja iz vrta, kojoj dodamo šaku-dvije umjetnog gnoja. (Stajski gnoj ne smijemo nikad mješati u zemlju u koju sadimo cvijeće s gomoljastim korijenjem). I zumbule držimo u tamnoj prostoriji dok ne niknu. Čim nam te vrste cvijeća ocvatu, i stabiljke požute, odrežemo im stabiljke ostavimo na suhom i tamnom mjestu do druge jeseni.

A NEG DOTE

Poslije jednog uspјelog koncerta, upitali dirigenta Stokovskog, da li je istina da on iz principa ne prima žene u svoj orkestar. Istina je, odgovori Stokovski, a vi prosudite nemam li pravo: ako su lijepi — uznenimiruju svoje kolege, ako nisu lijepi — uznenimiruju mene!

x x x

Jednog od najpoznatijih sovjetskih kompozitora Sergeja Prokofjeva, pozvala je znanica na popodnevni čaj. Kad su se sakupili gости, kći domaćice otpjeva nekoliko pjesama da ih zabavi.

Rado bih otpjevala i neku vašu kompoziciju — obrati se Prokofjevu — ali imam veliku tremu jer ste vi prisutni...

— Ništa, ništa — utješi je Prokofjev — da znate kakvu tremu tek ja imam.

x x x

— Ne, vi ste prestari za mene — rekla je neka mlada djevojka kompozitoru Stravinskemu, mjereci ga pogledom. — Ne bih nikada mogla da vas zavolim.

Ali to ništa ne smeta — nasmijao se kompozitor. — Ja volim teletinu, a posve mi je svejedno da li teletina voli mene.

x x x

Engleski književnik Aldous Huxley dosadio se u razgovoru s nekim nastnjivim novinarkom koji je uglavnom pisao biografije znamenitih ljudi.

— Silno bih želio, — reče novinar Haksliju — da poslije vaše smrti napišem vašu biografiju!

— Razumijem vas, odgovori Haksli, — pa se zbog toga tako grčevito i hvatim života.



Najbolji — Sime Rančić, Prizor s utakmice Split - Šibenik

Snimio: P. Jović

»REVILA« — PODUZEĆE ZA IZRADU I PRODAJU ODJEVNIH PREDMETA ŠIBENIK

RASPISUJE

NATJEČAJ

ZA ROBNOG KNJIGOVODU

Plaća po Pravilniku o osobnim dohodima. Nastup na posao odmah.

Suradujte u „šibenskom listu“!